



CRNA GORA
AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
I POŠTANSKU DJELATNOST



APEK
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije

**MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU U OBLASTI ELEKTRONSKIH
KOMUNIKACIJA I POŠTANSKE DJELATNOSTI**

IZMEĐU

**AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE REPUBLIKE SLOVENIJE
I
AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST CRNE
GORE**

Agencija za poštu i elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK) i Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore (EKIP), u daljem tekstu „Potpisnice“;

Nastavljajući da proširuju prijateljske odnose na osnovu jednakosti i međusobne koristi,

Shvatajući značaj koji elektronske komunikacione i poštanske usluge imaju za društveni i ekonomski prosperitet u obje zemlje,

Imajući u vidu:

- a. Zajedničke osnove za planove i programe i njihovu spremnost da održavaju redovne kontakte i da razvijaju praktičnu saradnju po pitanjima koja se odnose na elektronske komunikacione usluge i poštansku djelatnost,
- b. Koristi koje APEK i EKIP mogu imati od saradnje dva regulatorna tijela po pitanjima koja se odnose na razmjenu informacija, iskustva i dokumenata vezanih za razvoj regulacije elektronskih komunikacionih i poštanskih usluga u obje zemlje.

Uvjereni da je potrebna i poželjna veća saradnja između ova dva tijela, Potpisnice Memoranduma o razumijevanju ovim dokumentom izražavaju saglasnost da sarađuju u cilju razmjene informacija i iskustva, kao što slijedi:

Član 1

Potpisnice će redovno razmjenjivati informacije koje se odnose na razvoj politike i strategija elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti u svojim zemljama.

Član 2

Potpisnice će redovno razmjenjivati informacije o svojim nacionalnim zakonima i propisima iz oblasti elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti, uključujući i sve njihove izmjene i dopune.

Član 3

Potpisnice će razmjenjivati sve javno dostupne podatke o svojim aktivnostima i nacionalnim tržištima elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti. Dostavljeni podaci će se ažurirati svake godine.

Član 4

Stručne delegacije se mogu razmjenjivati redovno ili po potrebi ad hoc za proučavanje tehničkih, pravnih i drugih aspekata regulatornih aktivnosti na nacionalnom nivou.

Član 5

Potpisnice će, po potrebi, jedna drugu obavještavati i pozivati na međunarodne simpozijume i konferencije koje se organizuju pod njihovim pokroviteljstvom.

Član 6

Visoki predstavnici Potpisnica Memoranduma će se redovno sastajati radi konsultacija i razmatranja primjene predmetnog Memoranduma, da bi utvrdili prioritete saradnje za naredni period, razmijenili mišljenja i preduzeli, po potrebi, zajedničke aktivnosti i zauzeli

zajedničke stavove na evropskim i međunarodnim forumima i u organizacijama koji se odnose na sektor elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti.

Član 7

Potpisnice će jednom u dvije godine razmatrati rezultate i saradnju po ovom Memorandumu o razumijevanju. Po potrebi, Potpisnice će razmotriti potrebu za poboljšanjem saradnje i dati odgovarajuće prijedloge za izmjenu djelokruga ovog Memoranduma o razumijevanju.

Član 8

Realizacija saradnje u skladu sa ovim Memorandumom o razumijevanju će zavistiti od raspoloživih sredstava i resursa Potpisnica. Svaka Potpisnica će snositi troškove sopstvenih aktivnosti predviđenih ovim Memorandumom o razumijevanju.

Član 9

Potpisnice mogu da podstiču institucije i privredna društva u svojim zemljama da ispitaju mogućnosti zajedničkog investiranja.

Član 10

Informacije koje Ugovorne strane razmijene u okviru međusobne saradnje ne mogu biti pružene trećim licima bez pisane saglasnosti regulatornog tijela koje je izvor informacija.

Član 11

Odredbe ovog Memoranduma nijesu pravno obavezujuće za Potpisnice, neće se tumačiti kao sporazum po međunarodnom pravu i povlačiti prava i obaveze iz oblasti međunarodnog prava.

Član 12

Uz saglasnost obje Potpisnice, u Memorandum se mogu unijeti izmjene i dopune, koji će se dokumentovati kao protokoli i biti sastavni dio ovog Memoranduma.

Član 13

Ovaj Memorandum o razumijevanju stupa na snagu danom potpisivanja i može ga raskinuti bilo koja strana jedan (1) mjesec dana po dostavi pismenog obavještenja o tome drugoj strani.

Potpisan u Ljubljani na dan 16.01.2014.godine u dva originalna primjerka od kojih će svaki biti na zvaničnim jezicima ovih zemalja – slovenačkom, prema Ustavu Republike Slovenije, crnogorskom, prema Ustavu Crne Gore, i na engleskom, s tim što su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju da dođe do nekog odstupanja, za potrebe tumačenja ovog Memoranduma važiće engleska verzija teksta.

U ime Agencije za poštu i elektronske komunikacije Republike Slovenije



U ime Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore

dr. Šaleta Đurović
Predsednik Savjeta